

**SY 2024-2025 NSLP LUNCH MENU CYCLE**

Ang tanan nga pagkaon naglakip og kapilian nga tsokolate o walay flavor ug walay fat (skim) o 1% nga gatas. (Ang mga bata nga 2-5 tuig ang panuigon gitugotan nga sa walay flavor ug walay fat-(skim) o 1% nga gatas)

<b>SEMANA 1</b>				
<b>CHEESE PIZZA</b>	<b>CHICKEN PATTY SANDWICH</b>	<b>CHILI &amp; CHEESE NACHOS O SOFT SHELL BEEF TACOS</b>	<b>ROAST TURKEY NGA ADUNAY GRAVY &amp; WG ROLL</b>	<b>BEEF PATTY NGA ADUNAY GRAVY &amp; RICE O PANIULO PATTY</b>
Veggie Sticks-Celery o Pipino Preskong prutas Edamame (K-A) Condiments: Dressing 0 0 0	Emoticon Potatoes Lettuce Leaf Hiwa sa kamatis Preskong prutas Condiments: Ketchup, Mayonnaise (9-A)	Green Salad Salsa cup Strawberry Kiwi Juice Nagkalain-laing Prutas (9-A) Condiments: Dressing 0 0	Whipped potatoes Zucchini Nagkalain-laing Prutas Craisins (9-A) WG roll Condiments: Gravy 0	Steamed Rice Gi-steam nga Carrots Edamame White Grape Peach Slushie Sliced Peaches (9-A) WG Roll (9-A) Condiments: Gravy
<b>SEMANA 2</b>				
<b>TASTY TENDERS &amp; RICE (Chickenless tenders)</b>	<b>TUNA SANDWICH O FISH FILLET SANDWICH</b>	<b>CREOLE MAC (ADUNAY CHEESE) O SPAGHETTI W/MEAT SAUCE (WALAY CHEESE)</b>	<b>KOREAN CHICKEN &amp; RICE O BAKED CHICKEN NGA ADUNAY GRAVY &amp; RICE</b>	<b>CHICKEN POTSTICKERS (GYOZA)</b>
Broccoli Baked beans Apple Crisps Preskong prutas (9-A) WG Roll(9-A) Condiment: Sawsawan	Adunay Lettuce leaf & Tomato Slice (K-Chips (potato crisps, O Wild White Veggie Sticks (Celery O Pipino) Orange Fruit Gel Sliced Peaches (9-A) Condiment: Dressing	Green Salad Edamame Sliced Peaches Diced Pears (9-A) WG Roll, Garlic or plain Condiments: Dressing 0	Steamed Rice Steamed Corn Gi-steam nga Carrots Applesauce Pineapple Chunks (9-A) WG Roll (9-A)	Baby Carrots Veggie Sticks (Celery o Pipino) Preskong Prutas Preskong prutas (9-A) Condiments: Dressing, Sawsawan 0 0
<b>SEMANA 3</b>				
<b>MAC &amp; CHEESE O THREE BEAN CHILI &amp; RICE O THREE BEAN CHILI MAC</b>	<b>SHOYU HOT DOG W/RICE O HOT DOG W/BUN</b>	<b>KALUA PORK &amp; CABBAGE &amp; RICE O KALUA PORK NACHOS</b>	<b>HAMBURGER, TERI-BURGER, CHEESE BURGER, O SLOPPY JOE</b>	<b>PEPPERONI PIZZA</b>
Broccoli Gi-steam nga Carrots POG Slushie Pineapple Chunks (9-A) WG Roll(9-A) 0	Tater tots o Mais Baby Carrots Preskong prutas Condiments: Ketchup, Mustard WG Roll(K-A) w/Shoyu Hot Dog & Rice lamang 0	Lomi Tomato O Pico De Gallo Edamame Pineapple Chunks Nagkalain-laing Prutas (9-A) WG Roll O 2 oz Tortilla Chips (9-A) 0	adunay Lettuce & Tomato Potato Wedge Fries Veggie Sticks (Celery o Pipino) (K-A) Preskong prutas Condiments: Ketchup 0	Baby carrots Veggie Sticks (Celery O Pipino) (K-A) Preskong prutas Condiments: Dressing 0 0
<b>SEMANA 4</b>				
<b>CHEESE BITES</b>	<b>BBQ PORK SANDWICH O KALUA PORK SANDWICH</b>	<b>HAMBURGER CURRY &amp; RICE O HAMBURGER STEW &amp; RICE</b>	<b>CHICKEN TENDERS</b>	<b>MINI TURKEY CORN DOG</b>
Marinara nga Sawsawan Veggie Sticks-Celery o Pipino Preskong Prutas Condiment: Dressing 0 0	Potato Wedges Baked Beans Coleslaw Sliced Peaches Preskong prutas (9-A) Condiments: Ketchup, BBQ sauce	Pipino Green Salad Cran Razz Juice Pineapple Chunks (9-A) WG roll (9-A) Condiments: Dressing	Potato Wedges Baby Carrots Edamame Strawberry Fruit Gel Diced Pears (9-A) WG roll (9-A)	Baby Carrots Veggie Sticks (Celery O Pipino) Preskong prutas Condiments: Sawsawan, Dressing 0 0

KINI NGA INSTITUSYON NAGAHATAG OG PATAS NGA OPORTUNIDAD SA TANAN.